



Setswana

SPCA yare...



Tshedimosetso ya batho baba naleng dintswa, thuto ka ntswa ya gago, tsala ya gago ya bophelo botlhe...

O tshwanetse go dira eng go tihokomela ntswa ya gago?

Ga o nale ntswa e ka tihokomela ntlo ya gago, e ka nna tsala ya gago gape. Eka kgona go go direla fela fa o e tihokomelwa sentle, le fa e itekanetse, e nale natla ebile e itumetse.



1. O tshwanetse o mofepe dijo tse di siameng gore a nne le matla. Leka go mo neela nama, e eleng dijo tsa gage tsa tihago. Ga go e neela nama go sa kgonagale, rekela ntswa ya gago dijo tsa dintswa.

O SEKA wa jesa ntswa ya gago bogobe fela. Go dira yalo go modira gore a none, mme e ka se modire gore a itekanele le go nna le matla.

2. O tshwanetse go netefatsa gore ntswa ya gago e nale metsi a phepa KA NAKOTSOTLHE.

Ntswa ya gago e tswanetse go nna le moriti.

Neela ntswa ya gago sejana se eleng sa yone fela,

se e ka se sekgopeng. O ka tsenya letlapa le le kgolo mogare ga sejana sa ntswa e kgolo,

kgotsa wa epa mokoti o monnye go tsenya sejana sa ntswa e nyane gore e seka ya se kgopa.



O SEKA wa dirisa thini kgotsa letaere go tshella ntswa metsi, ka gonne metsi ga a le mogare ga tsone O SEKA wa neela ntswa ya gago metsi gangwe ka letatsi- ga a lekana.

O tshwanetse o sireletse ntswa ya gago mo serameng, mo puleng le mo mogoteng wa letsatsi.

Mo direle ntlo ya legong gore a robale mo go yone. e tshwanetse e nne le legong mofatshe gore a sa Mo neele pampiri e phepa kgotsa kgetse e a ka robalang mo go yone. O SEKA wa dirisa tshipi

kgotsa lesenke go dira ntlo ya gage se setlile go dira ntlo e gotele thata ka selemo ka mariga e nne le Dintswa ditlhoka go taboga le go ikatisa gore di nne le matla ebile di itekanele. Ga ntlo ya gaggo e nale

terata le kgoro e tswalega sentle, letlelela ntswa ya gago e taboge e lokologile mo jarateng ya gago.

O SEKA wa bofa ntswa ya gago letsatsi lotlhe mo keteneng e khutswane. Fa o mobofa bosigo kgotsa motshegare, netefatsa gore o bakanya ketane ya gage mo terateng, gore a kgone goya ko dimo le ko tlatse.

Ntswa e tshwanetse fitihella dijo le metsi le go kgona go ikhutsa mo moriting ka selemo kgotsa mo letsatsing ka mariga.

Gopola, ntswa e kgona fela go tihokomela ntlo ya gago le lapa la gago FELA ga e kgona go taboga e sa bofiwa.

Ga a bofiwe mo ketaneng ga a kgone go sireletsa lapa la gago. O SEKA wa mo letlella go re a taboge ko tseleng.

3. O tshwanetse o tlhokomele ntswa ya gago fa e lwala. O mo ise ko ngakeng kgotsa SPCA. Netefatsa gore ga ana dikgofa kgotsa dinta. O tshwanetse go motlhapisa mo diping, kgotsa o mo ise ko SPCA, ba tla motipa.

O SEKA wa dirisa JEYES FLUID go ntsha dinta le dikgofa. O SEKA wa mo kgaolakgotsa wa mo tshasa kgotsa wa motshasa oli ya koloji. Dilo tse di fosagetse ebile dika bolaya ntswa.



4. Gopola go enta dintswa tsa gago kgathanonng le distemper le Parvo virus (e bidiwa mogotlhwana wa dikatse)

ga e nale kgwedi tse pedi. Malwetse a mabedi a a kotsi thata ntswa e swa fa e sa tshabiwe lemao.


Ntswa ya gago tshwanetse go tshabiwa lemao kgotsa go entiwa ngwaga o mongwe le o mongwe.

5. O tshwanetse o tshware ntswa ya gago sentle. ga o e siametse e tlile go go sireletsa le go go rata. E kgona go utlwa botlhoko jaaka wena, jaanong o seka wa e ragakgotsa wa e betsa kgotsa wa e kgobotletsa ka majwe kgotsa wa e fisa.

Ga o nale ntswa ya tshegadi, bua le ngaka kgotsa SPCA go re ba e fagole e sa tihole e nna le dintswanyana. Fa o nale ntswa ya poo bua le ngaka kgotsa SPCA gore ba e fagole e sa tihole e nna le dintswanyana.

Ga o sa tshole o batla ntswa ya gago kgotsa dintswanyana, di ise ko SPCA.

ba tla ditsaya mo go wena. O seke wa di latlha kgotsa wa leka go di bolaya. Seo ke gonna setlhogo.



GOPOLA TLHOKOMELA NTSWA YA GAGO LE YONE E TLA GO TLHOKOMELA...

Issued by the National Council of SPCAs